

Rica VINOVAC:

ABK 209-008-025

PARTIJSKA ORGANIZACIJA U LAMOVITUJ

Iz Čirkin Polja sam se Nelu Bojanic krenule u Lamovitu. Nela je bila hrabra i sigurna. Bila je crvenokosa, pa je i to u izvjesnoj mjeri moglo da skine sumnju da je srpskinja. Dobro se snalazila. Njeno stvarno име i prezime je Cornelija Jugović, a po nacionalnosti je bila slovenka. Inade, zvali smo je Nela, a bila je udata za Bojanicu.

Ona je došla fijakerom u Čirkin Polje. Prije toga je ček i bombe izvozila iz Frijedora, u vezi sa domobranskim oficirima. Stavila ih je u kofer, a zatim sjela u fijaker i došla u Lamovitu.

Arajanje je vrijeme bilo da i ja izadjem. Više nisam mogla da se vraćam u Frijedor. Već je bilo poznato da se Milan nečaci u partizanima kao i da je rodim za pokret. Iz Čirkin Polja izvela me je Milanova sestra Lazarika Vrhovac u obote a zatim do Batozovog mesta na cesti Frijedor - Kozarac. Načela je Nela Bojanic sa kolima u koja sam i ja sjela. Tada smo, čini mi se, nosili neke knjige i druge stvari. U to vrijeme svi zaposleni činovnici imali su plave legitimacije. To je služilo kao lična karta za putovanje, kao isprava koja je jedino bila punovazna. Svi zaposleni službenici tadašnje "HDP" bili su obvezni da ne ovim legitimacijama imaju dodatak na kraju, iz koga će se vidjeti da su službenici, da su u državnoj službi. To je bila codulja neličepljena na kraju legitimacije, sa pečatom ustaškog redarstva. Ostao nisam bila u službi, nisam imala ovakvog dodatka legitimaciji, ni druge propusnice, i nisam mogla da se kretem.

Nela je bila nadbjevena legitimacijom i potrebnim dodatkom, jer je kao učiteljice dolazila često u Prijedor. Od do novembra - decembra 1941. dolazila je po platu, iako je bila u partizanima i radila aktivno za njih. Ona mi je rekla da njoj niko ne pregleda legitimaciju, jer je već znao. Već smo prvu stražu od Prijedora prošli.

Dolazimo u Močravac. Straža nas ustavlja. Traže legitimacije. Materijel se našao u kolima. Ja ne smijem da pogledam Nelu. Ona daje svoju legitimaciju strežaru, koji traži dodatak na poslednjoj strani. I ja vadm svoju legitimaciju i očekujem da budem skinuta s kola. Pružajući legitimaciju dodale sam: "Izvolite, isto je". Ne moju sreću, nije je ni pogledao, već je pozdravio: "Sa dom spremni", te nas propustio. Tako sam otišla u partizane krajem decembra 1941.

Prva partizanska zima 1941/42. bila je teška. Snijeg je bio veliki. Bilo je skoro neprohodno. Izšla sam u školu u Lanovitoj, gdje je Milen prije rata bio na dužnosti učitelja. Učila je u školi bila Nela Bojanović, sa svojom kćerkom, malom Brankom. Bilo joj je 9 godina. Soša je zvao: "Branka - partizanke".

Bila sam ovdje jedini član partije u pozadini. Dobijala sam zadatke od Črnučnog komiteta, od Franke Babić - Slovence, od Boska Miljevića, da radim partizanski. U početku sam radila uglavnom sa ženama. Teko sam već februara 1942. počele da radim na organizaciji žena i da održavam sastanke sa ženama po selima. Isto u sjećanju mi je ostao prvi sastanak u Vučkovcima. Isla sam kroz visoki snijeg i prtinu. Isao je sa mnom Boško Hidžić, koji je iz odreda došao da mi pomogne.

U Vučkovecima, u veloj seljačkoj sebi sa zaledjenim procorima, pored vetro sjedile su žene i djevojke i prelo. Počinjem da radim sa njima. Bilo je to uzbuđljivo, to što sam na slobodnoj teritoriji, sa narodom, a sve se to mnogo razlikuje od onoga kako se radilo u Krijedoru. Iričila sam o ženama Sovjetskog Saveza, o Sovjetskom Savezu i njegovoj borbi protiv fašizma, o fašizmu, o ciljevinama nade borbe. Meni, obziren da sam bila učiteljica, nije bilo teško da nadjem riječi sa ženama koje su bile nepismene, pa sam sa njima radila kao sa djecom u školi.

Tako je počeo moj partijски i politički rad pod Božarom. Ubrzo smo organizovali niz kurseva, analfabetskih tečajeva, političkih kurseva, preko kojih smo vršili i opismenjavanje. Takvih kurseva imali smo u Veribima, u Districi, u Lomovitoj Gornjoj i Donjoj, u Omarskoj, u Babićima; svuda se okupljalo ženska omladina, pa i žene. Branislav Prokopić, omladinski rukovodilac, bio je vrlo aktiven. Saredjivala sam sa Bracem - Vladimirem Nemetom, koji je bio sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a.

U to vrijeme radila sam na opismenjavanju ženske ekledine. Nije bilo ni olovke ni papira, pa su djevojke pisale go sniće. Obično bi vretenom zapisale na snijegu i tako ga zapamtile. Čak su i na vratima pisale slove i učile piseti.

Bilo je tada mnogo aktivnih žena: u Rukićima - Milka Rukić, u Lomovitoj - Stana Grahovac, u Donjoj Lomovitoj - Dušica Janjić, pješničke duše. Bila je među mlađim ženama, ali nevjerojatno bistra i čvrsta. Među mlađima je bila Marija Popović, Šumereva kćerka. U njenoj kući je radio kurs, u Prokopićima takodje, u Babićima kod Stake Pavlović, popedije, i u Vučkovecima, u Districi.

Tada je primljena u partiju Nela Bojanić, učiteljica,

Gina Revlović, koja je završile osni redovu gimnazije, i Milivojna Trokopić. Bilo je to u marta 1942. Ja sam bila sekretar partijске čelije. Mislim da je to bila prva partijска čelija u Lomovitoj.

Sastanak smo držale marta 1942. Ovome sastanku prisustvovali su i Đuro Luer - Stari i Boško Siljegović. Drug Luer mi je dao uputstva o tome šta je partijski rad i kako treba raditi. Stavio je i primjedbu - da se ne može naslovno primostiti u partiju jer sam ja odjednac primila više članova. Ja sam to učinila zbog toga da bi mogla stvoriti partijsku čeliju, a trebalo mi je najmanje tri člana. Tako mi je ostao u sjećanju prvi partijski sastanak u Lomovitoj.

Nosili je otvaranje partijskog čelije, rad se proširio, jer smo pored rada sa ženama izvršavale i druge zadatke. Pričelo se otvaranja i nerodnooslobodilečkih odbora, a mislim da smo u to vrijeme otvarale i aktive kandidata za partiju. Bilo je u Verićima takvih kandidata, sa kojima se radilo do primanja u partiju /zatim u Lomovitoj, a kasnije u Onarskoj/. Mislim da je dolje radio i Šime Komlenić.

Ovdje je od ranije radio Branko Obradović, koji je bio član partije. On me je dočekao kada sam u jesen 1941. došla sa stvarima iz Prijedora u Lomovitu.

Kada je u maju 1942. oslobođen Prijedor, imali smo partijski sastanak u Božićima, kome je prisustvovao Šiman Karabegović, a mislim da je bio i Boško Siljegović. Tada je stvoren i sreski komitet partije za arez Prijedor. Snam da sam i ja bila predložena u sreski komitet. To zna Pero Gajic, jer jo i on bio. Meni je, sjećam se, rečeno da ču ući u sreski komitet

za Prijedor. Ne znam da li se ovaj komitet ikada u potpunosti i sastao, jer je uskoro uslijedilo ofenzive na Kozaru. Mislim da je sekretar ove skupštine bio Ilija Bursać.

Poslije oslobodjenja Prijedora, dan-dva sam bila u Prijedoru. Otišla sam do posjetim roditelje i sestru, u Prijedoru. Boško Jiljegević mi je rekao da se vratim u Lamovitu i da nastavim rad.

Rad je bio veoma Šiv pred stvaranje prve krajiske brigade. U to vrijeme, u školi u Lamovitoj radila je mladinske čete /vojno-politički kurs/, gdje sam na određeni način bila angažovana. Lamovita je bila raskrsnica preko koje je išla vasa iz Grmeča za Kozaru. Ovdje su držali razne sastanke. Tu je stigla i Lepa Perović. Tako sam upoznala destu ratnika.

Arhiv Bos. krajine B. Luka

ABK 209-008-025